

gesetzlichen und testamentarischen Erben, über den Wohnsitz derselben und über das Vorliegen letztwilliger Verfügungen des Verstorbenen.

(2) Erhält der Konsul zuerst von dem Todesfall eines Staatsbürgers des Entsendestaates in seinem Konsularbezirk Kenntnis, so informiert er das zuständige Organ des Empfangsstaates.

(3) Ungeachtet der Staatsbürgerschaft des Erblassers wird das zuständige Organ des Empfangsstaates den Konsul über den Nachlaß, an dem ein Staatsbürger des Entsendestaates erbrechtliches Interesse haben kann, informieren, damit die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Interessen des Staatsbürgers des Entsendestaates durchgeführt werden können.

Artikel 24

(1) Der Konsul hat bezüglich des Nachlasses von Staatsbürgern des Entsendestaates das Recht:

- a) an der Inventarisierung des Nachlasses und an der Unterzeichnung des entsprechenden Protokolls teilzunehmen;
- b) von den zuständigen Organen des Empfangsstaates die Durchführung entsprechender Maßnahmen zur Sicherung und Verwaltung des Nachlasses und besonders zur Verhinderung der Wertminderung oder Vernichtung des Nachlasses zu verlangen.

(2) Stirbt ein Staatsbürger des Entsendestaates während seines zeitweiligen Aufenthaltes auf dem Territorium des Empfangsstaates, werden die Sachen, die er mit sich führte, ohne Verzögerung mit einem Verzeichnis und nach Begleichung seiner Verpflichtungen dem Konsul des Entsendestaates übergeben.

Artikel 25

(1) Der Konsul hat das Recht, ein Geburten-, Ehe- und Sterberegister von Staatsbürgern des Entsendestaates zu führen, wenn er vom Entsendestaat dazu befugt ist.

(2) Der Konsul kann, wenn er vom Entsendestaat dazu befugt ist, Eheschließungen vornehmen, wenn beide Partner Staatsbürger des Entsendestaates sind. Die Ehen kann der Konsul in das Eheregister eintragen. Er ist verpflichtet, das zuständige Organ des Empfangsstaates davon in Kenntnis zu setzen, sofern dessen Bestimmungen das vorsehen.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 enthaltenen Bestimmungen befreien nicht von der Meldepflicht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Empfangsstaates.

Artikel 26

(1) Der Konsul kann für Staatsbürger des Entsendestaates einen Vormund einsetzen und dessen Tätigkeit beaufsichtigen, wenn er nach dem Recht des Entsendestaates dazu befugt ist.

njeno sačuvanje, o zakonskim i testamentarnim naslednicima i njihovom boravištu, kao i o postojanju izjave o poslednjoj volji.

(2) Ako konzul ranije sazna za smrt državljanina Države naimenovanja na svom konzularnom području, obavestice o tome nadležnog organa Države prijema.

(3) Bez obzira na državljanstvo ostavioca, nadležni organ Države prijema obavestice konzula o ostavini u kojoj državljanin Države naimenovanja može imati nasledno-pravnog interesa, da bi se mogle sprovesti nužne mere za zaštitu prava i interesa državljanina Države naimenovanja.

Clan 24.

(1) U odnosu na zaostavštinu državljanina Države naimenovanja konzul ima pravo:

- a) da učestvuje u popisu zaostavštine i u potpisivanju zapisnika o tome;
- b) da traži od nadležnih organa Države prijema preduzimanje odgovarajućih mera za očuvanje i upravljanje zaostavštinom, a naročito da se spreči umanjenje vrednosti ili uništenje zaostavštine.

(2) Ako državljanin Države naimenovanja umre za vreme privremenog boravka na teritoriji Države prijema, pokretne stvari koje je nosio sa sobom predaće se bez odlaganja, po spisku i po odbitku dugova, konzulu Države naimenovanja.

Clan 25.

(1) Konzul ima pravo vodjenja matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih državljanina Države naimenovanja, ako ga ovlasti Država naimenovanja.

(2) Pred konzulom, ako je na to ovlašćen od Države naimenovanja, mogu biti sklapani brakovi kad su oba lica, koja sklapaju brak, državljanini Države naimenovanja. Ove brakove konzul može uvoditi u matičnu knjigu venčanih. O tome je dužan da obavesti nadležni organ Države prijema, ako to predviđaju njeni propisi.

(3) Odredbe iz stavova (1) i (2) ne oslobadjaju obaveza prijavljivanja prema pravnim propisima Države prijema.

Clan 26.

(1) Konzul može postaviti staratelja državljaninu Države naimenovanja i nadgledati njegov rad ako je za to ovlašćen propisima Države naimenovanja.